

XUYÊŞ BÊ 8-E ADARE, XUYÊŞ BÊ ÊJDA AZAJA ZÛNA HÊMU WÊLÊTÊ, JE KY BÊ ÊGÏTI ŞÊR DKÛN BONA DÊSTANINA AZAJA U BXTIJARA XUYÊ ZÛNE XAVATCI KOLXOZVAN U GYNDÏJE TÊKMALÊ, DÛHA SÛX KÛN ÇERGA XUYÊ KOLXOZADA, BONA BÛND KRÛNA HASÛLÊTA RENCÛBERÏJE, BONA QÊDANDÛNA PLANE SANDÛNA BÛHARE BÊ TÊMAMI

8-E ADARE

Wêlête Şewreda hebuna çmête, eger alije îndustraeda, eger rencûberîjeda gêlêki peşda - çuê u peşda dîsê roza bî röz; bîwe jêkêra gredajî pak dîvê hale xavata, ysa zî êmêrdêrbazkîrîna wana, peşda dîsê kultura xavata.

Hale zîna kôk u bîlva hatê gyhastîne.

Zîna nahî hîm baçarda, hîm zî gyndda qewetêkê mezîne te hesavkîrîne, ewana nahî alije egerînjeda zorîne. Zî nav çerge zîna, je ysa ten peşda kîşandîne, wêki xavata sotsialîstîjeda sêrkarije dîkîne, xavata têşkilîkîrîne peşda dîvîne. Êva jêka hana hêma zîna bî xuyê dîkîne, zîna zî nav çerge xuyê peşda dîdîne kîşandîne.

Le gêrêke be gotîne, wêki têşkilîate - mê şewre, hebûne u je majîna cawa lazîmbîlîje, zîna nekîrîne nava xavate întîsatîva wana, egerîna wana kem dane xavate, dêrhêqa ve jêkêda qîrara sêdrîta îçrêkoma Fîlîstânîje hêje.

Bona hîlanîna wan kemasia şewra sêdrîta îçrêkome qarar dîxîstîje, bona ew kemasi ben hîlanîne.

Bêre azaja zîna tynê bu, êmre zîne tynê bu. Êwana cawa dîven têk zîna dîhatîne hesavkîrîne, bî ewî çurêlî, bona zîna meraga zîntî bîkîra, zary malda xuyêlî bîkîrîna, xavata male bîkîrîna u je majîna.

Male kîrmançada hale zîne dîha xray bu.

Zîne nekîrînbu bêr mere xuyê xavêrda, mîna qula çem mere xuyê dêrbaz dîkîr.

Dîha zêda, zîna dîfrotîne, dewsî zîne de wê bave we qelên dîstênd, jêma zî hale zîne dîha xray bu, çmîklî ew bî pêrê hatîbu stêndîne. Zîna kîrmanç nêxyendî bu. Êva jêkana gîşka zîna krêbu halêklî ysa, wêki zîne mîna qula dêrbaz dîkîr.

Le ewa jêka hana gêlêklî nekîşand, înglaba Okîjabre nîre patşê, burxazîla sêr stuje xavata hî-

lanî, dîktatura kêtê daste snîfa pêla, azaja zîna hatê dajîne, paji înglêbera êmre zîna zî bu aqasî, çîqas êmre meranê.

Êva jêka qewmî bî sêrkarije fîrqa kommunistî, sêr gîlîje Marks - Engels - Lenin - Stalin cawa zîne mîlête dîne, ysa zî zîne kîrmanç aza bun.

Zîna nahî nê kî ty be tene qulnîne, azaja, ew nahî egerîne, sêrkare, têşkilîje nav xavata mê sotsialîstîjeda u peşdacujîna weda.

8-e adare roza azaja zîna, hêrsal êm ve êjde dîkîne.

Êjda azaja zîna, ja 8 e adare, peşdacujîna hebuna wêlête, mîra te gredane u qajînbuna dîktatura proletariatra.

Cawa hêr sal ysa zî îsal, wêxata qêdandîna êjda 8 e adare, bona peşdabîrîna zîna, zî wana kêdra hazîrkîne, wana dîha zêf bîkîne nav xavata çekîrîna sotsialîzme, lazîmê em gêlêklî xavate bîvîne u ty mîçal mîkana bona we jêke nêhevîne.

Dîha pak bîkîne hale zîne u êmêrdêrbazkîrîna we, hêr alîjaya. Bîra bîzî fîrqa kommunistî.

Bîra bîzî sêrkare fîrqa hev. Stalin.

Xuyêş bê 8 e adare roza azaja zîna ortemîlîje.

Haçe nêxyendîta xuyê hîlda

Nêhja Têllîne, gynde Dîhanêda zî sala 1933 lîkxana zîna wêlîje. Zîne Dîhanê, wêki ky bêre sêr êdête kewn, zî xyendîne dravîna, îro bî eşqa mezîne u bî xyostîna gymrêh bêre xuyê bêr bî mêktêbe bêr bî hînbûne kîrîne.

Zî wana jêk zî Haçea Mîho je. Haçe gazeta „Rja Təzə“ dîstîne, xyendîne zanê. Êw bî xyendîna xuyê nav hêvalada kîbare, u zêf şajê, wêki ky nêxyendîta xuyê zu dajê hîldane.

Hêr zîne kîrmançê xebatkar bî dêrbazkîrîna êjda zînara, je 8-e adare, gêrêke mînanî Haçe bîvîne, şunda nêmlîne.

ÊTÊME ÊMO



Jazoa Çango, kolxoznîka dêrbdar, pezdôşa kolxozî Çêrçarîse

Nigar u Heso

(nîvisarkare çahî)

Heso: - Nigar tê îro gazeta „Rja Təzə“ stendîje?

Dêrhêq azaja zîna tê qê xyendîje?

Dêrhêq êmre taze çî hîlanîje.

Zî neta we tê çî se fîm kîrîje

Nigar: - Bêle, mîna gazeta „Rja Təzə“ xyendîje

Gîl gotîne 8 adare hîlanîje,

Nîvîstîbun zî nave zîna Dêrhêq azabûna wana.

Heso u Nigar: - Xuyêş bê 8 adare Roza azaja zîne.

Xuyêş bê Hukymata Şewre Wêlête proletare dîne.

L. BÊKO

Vaqarşak Norents

Lacka xuşka mîna

Xê-m xîlê nêqênc, nêpak hêne, Bîranîne rêş, je nêgotîne: Naxazî, le, - çî bîklî, - Mêrvî tîdî, bîra tê ten.

Hatê malê mê ew Haro, Ky xuşka mîna bîxaza, Xuyha mîna çîl-qêrqaş, Danzdeh salî pe dîkîr.

Dêste we gîrt. Dêwat kîr, Êwî xuşka mîna mal bîr, Zanî şîna u gîrtî kîr, „Jazîe hêr tîşt bîtal kîr.“

Dy çara şunda hat, Gotî brîna dîle xuyê, Kête sêr êrde u gîra, Le bave mîna, gyh nêda...

Hêr qewmandîna kêsê bu, Dîsa zîvîrî be gyman, Xuyha mîna zara tîfal Zî we roze çîu... nêhat.

Mîna çarêke zî ewa dît, Lacka we bî xun bu, Dja mîna lî sêr lacka we Dîkêwêgîrî, dîkallî.

U hêrgav hêjste adare, Wêxte roza êjda zîne.

Xêfêra mîna nyh dîbê, Dîlê mîna brîna kîl dîbê.

Hêjwax, zanîm xuşkî tynê, Le bêjraqa zîne ky hêje,

Mîna tîre lacka weje, Zî xuna we rêng sor buje.

Têrçmê H. Çîndî



Koma wêkîle zîne Çêrçarîse

DAKLATA HƏV. STALIN HƏSAVDARIJE HƏMÇVATA FƏRQA BALŞEVIKA HƏMÇFAQIJE 17-ADA DƏRHƏQ XƏVATA MƏRKƏZKOMA HƏMÇBYAQE

(Daklata həv. STALIN)

РӘИНАТЪН

Əva əb wəra cənd pərse xəvata sijasətije u fəkrije lazıme sərə, wəkl nava hənək fərqəclje məda həja, diltəna wana təvhəvbujl, təvhəvbun, həla çarna əl əb Leninizmə durkətlən.—axır əwana təne pərs nıən, wəkl pe we jəke bata nişankərne diltən u nıherandəna hənək fərqəclje mə, pəjl əve jəkera gəlo dəvu mərsən beə, wəkl nava fərqədə hər tət pəkə. Hılbət nava mərsən beə.

Dərəça xəvata sijasətije fəkrədə kərne mə əve hana nə.

1. Bındkərna fərqə allje teo-retikədə gərək pər bə.

2. Xələqə fərqə gəşklida xəvata idologıaje bədən qajımkərne.

3. Propaganda Leninizmə dıha zədə nava çerge fərqədə.

4. Təşkiləte fərqə u aktiv dora wana nəfərqəcl bə rıye Internationalizma Leninizmə dıha zədə bədən tərbilətkərne.

5. Wəxtə həval əb Marksizmə—Leninizmə durdskəvən bə şaşı, kritikəje ıb wana bəkn, wana rast bəkn.

6. Bə sistemətik idologıa pele məqabl Leninizmə bədən təzlikərne, ysa əl pəşməje wana.

2. Pərse sərkəri təşkilije

Mən dərheqa dəstanine məda xəvərdə, Dərheqa dəstanına rja fərqə rastda, wəkl dərəça həbuna çınəste u kulturaədə hım əl dərheqa dərəça şərə məqabl kome Leninada alt kərna wanada. Mən Dərheqa nişandajına dəstanına məda xəvərdə, wəkl əw nişandajın dənədə tərlıqje, le əva jəka nişan nədə, wəkl hərəjəva dəstanın həbilje hər dərəçədə u hər pərs hatəne sərl.

Dəstanın u kərne ysa tme, alt kərne ysa nava təbiljətədə nıbın.

Hər çurə pərse nəqədajıl u kemasi həla çəm mə hənək nıən. Həla çəm mə koma pərs toplər həv bunə, je kə gərək ben qədanəne. Əw be gəl-gotın nişan dədə, wəkl əb pərse lazıme srenıve pərse hatəne qədanəne, pərse kə nədəbu pəşkətə, ləma əl sər we fəkrə, dəstanına fərqə nıve pərse əm dıven həje. Le pərs pəşda te,—gəlo əw jək cawa hatəne dəstanine, praktikəjedə cawa dəstanına, bə kızıan? şər, bə kızıan efergıajıl.

Hənəka tere dıha bəse dərheqa rja fərqədə xəvərdən u əlamı gəşka bəkn, cawa həje ysa bə, be gotıncəcawa tez u gəl, wera dəste xyə bıbnd bkn bıhəvra, bəna alt kərən xyə bə xyəpəşda be, cawa gott bə forma xyə-xyəcılıje. Hılbət əva jəka rast nıne. Əva xalıfandəne.

Bə əvl çurəjl dıkarın bıbəkərən mərye bjuokrat kə nəen rastkərne u mərye kantsejarist. Ja rast əl əw dəstanın u alt kər-

ən nəkə ty be bə çurə xyə xyə cıjlne hatən dəstanine, le bəna qədanəna rja fərqə, dı şərə fərqəjl sərəda hat dəstanine.

Alt kərən xyə bə xyə pəşda nəen, əwe pe qəwətə pəşda tıbın.

Gəl danına (banadzev) dərheqa rja fərqə himlida, ysa əl deklarəstia, əw həla sərə şıxılın. cəmki həla əw tene neta xyəstəna altkərne pəşda tıbın, le nə altkərne.

Pəjl dajına rja r-strə, pəjl qədanəna we rastra, şıxıl bə xəvata təşkilijera te gredane, pəjl təşkilikərna şorra, bəna pəşdabrna rja fərqə rast, bızartına mərlara hatıje gredan, le nıherandəna qədanəna qrare organe əorıqra. Rja fərqə rastra, be wədəre u qrare rast? rıska wana ıb zrare dıskəvən. Həla dıha zədə dıkarım beşım, pəjl dajine rja fərqə rastra xəvata təşkilije hər təşıl rast dıke, həla hal u wəxtə rja programz we sijasətije əl, qədanəna we, jəne əl qədanəna we.

Ja rast əl altkərən hatıje dəstanine, bə şərə pəjl həvra u sistemətik şıxıl qədjaja, wəxtə qədanəna rja fərqə, gələk cətnı həbunə, fərqə əw altkərən, fərqə u snıfa pala hatıje mobilzatslakərne bəna hılanına cətnıa, xəvatcije nəlazım daja dərxəstıne, je rənd dıxəwətlən əw daja kəvşkərne, je mərifətə wana alije şərda pərse rakırje orte, bəna şərə hılanine cətnıa.

Əw cətnı kızıan, kedərə? hatəne vəşartıne. Əw cətnı, cətnı nıje xəvata mə təşkilikərne nə, cə-

tnıje sərkəri təşkilikərna mə. Əwana həma nava məda hatəne vəşartıne, nav xəvatcije mə sərkərada, nav təşkilət u aparate məda, nava təşkiləte mə fərqədə, şewre-həbunədə* tvaqədə, komçahıla u je majında. Gərək fəm bəkn wəkl be gəl-gotın qəwat u nava təşkiləte. mə fərqə şewre həbunə, u təşkiləte dıne bıbnd bıje.

Həma ruje wədəredə, wəkl aqası qəwat u hyrmətə wana bıbnd bıje, naha hərəşt xəvata wanara te gredane. Əw qırare wa gott obektivı, nişandajına wana gıne rast nakə, pəjl we jəkera, wəkl rastbuna rja fərqə sijasətija fərqə bə çervandəna cənd sala hatə ləbatkərne, le hazırbuna pala u gındıja, bəna xyəjkərna we rja rast dıha ty neta pəşda nıjlına, cəwa dıvəzın karəbuna qrare obektiv gəhıstə mınımume əw kə karəbuna təşkiləte mə u sərkərə wana bıbnd bu, qajım bu. Le əw cə? nişan dədə, əw nişan dədə, wəkl çavdarıa-qələstəka xəvata məda, kemasi bə nəh dəhanıba, nəkə ty be dıkəvə sər qrare obektiv, le əw çavdarı dıkəvə sər mə, hər sər mə.

2 milyon yzve u kandıtat fərqə məda hənə, 4 milyon zedətr komçahıle yzve u kandıtat hənə 3 milyon zedətr məqələclje mə palə-gındı hənə.

12 milyon zedətr yzve OSO avıaxime hənə 17 milyon yzve tvaqe hənə əm borçdare wan təşkilətanə bəna dəstanın u alt kərne xyd.

Le həla əva dəstanın u karəbunə mə kə həbunə, kələka wana xəvatedə həla qələstok u kemasi je mə bol hənə, wədəre əm bə xyə gınekarın, təşkilikərna xəvala mə, təşkilikərna sərkəri mə, wəkl aqası əl pak nıne.

Bjuokratizma aparate mə sərkər, u kantsejarçına, zəvzəka wana dərheqa „sərkəri təmamıda“ dəwə sərkəri konkret u pak bıkə, cəkərna funksionalije, kembuna çavdarıje alije təkməryada, həbuna berutije xəvatedə u wəkəhəvkərna sistema alıje. nəqədanəna le nıherandəna qədanəne sistemətik, tırs zı kritikə,—əvanəna kanije cətnje mə, je wədəre hatəne vəşartıne.

Dıvu be aqıl, wəkl mərye be zə bə koməkdarıja nəvırsare, qrar dərxəstıne əw cətnı we batana hılanine.

Mərye bjuokrat u kantsejar-

şık, hınbunə tme bə xəvər nı şandın, wəkl əwana wan qrare dıxazın, le praktikaədə ty tıstəki nakın, wan gılija datıazın bın bəlgıje xyə.

Bəna hılanına wan cətnıa, lazıme bu mə pəşdamajına xəvata xyə təşkilikərne bəda hılanine, sər xyəstına rja fərqə, lazımbu sərkəri sijasətije, bıgıhısta karəbuna sərkəri təşkilubunə, dərəçe həbunə çınəste gəşklida. Gərək bıgıhızn wan jəka gəşkl wəkl xəvata mə təşkilikərne bədən be-xofkərne bəna qədanəna lozunge fərqə sijasətije u qrare fərqə.

Bəna əb orte hılanına wan cətnıa u dəstanına altkərna, gərək bəna wan cətnıa hılanına wana şər bata təşkilikərne, gərək palə u gındı bıbışandəna nav wı şəri. Gərək bata mobilzatslakərne fərqə bə xyə, gərək fərqə bıhata təmızkərne, ysa əl təşkiləte həbunə əb elemente nəpak, nəlnakərı, nəqajım.

Bəna we dərəçe cı dıhat xyəstıne,—gərək mə təşkil bıkəra.

1. Pəşdabrın u frəkərna kritikəje u əjankərna kemasi nava xəvata məda

2. Mobilzatslakərna təşkiləte fərqə, şewre həbunə, tvaqe komçahıla bəna şəkərna məqabl cətnıa u hılanına wana,

3. Mobilzatslakərna massale palə-gındıja, bəna qədanəna lozung u qrare fərqə.

4. Fırəkərna sotsıclije u dərbdarije nava xəvatclada.

5. Frəkərna dərəça sijasətije rax məzkəne maşın traktora, sovxoza u nezıkərna sərkəri Şewre bəna gınd, gındra.

6. Cıkkərna sədıtı komısare çınəste sərl, tresta, u nezıkərna sərkəri həbunə bəna dərda-jınxana.

7. Kıtakərın, hılanına berutıa xəvate u hılanına wəkəhəvkərna sistema alıje.

8. Zə orte hılanına „fuktısonalije“, zədəkərna çavdarıa təkməryıje u qajımkərna we hılanına koleqıalije.

9. Qədanəna le nıherandəna komısije kontroli u wəklıtıa pala gındıja (B. G. T.) le nıherandəna wana u qajımkərna we.

10. Nezıkərna xəvatcije dıha pak zə kantsejarıa bər bə dərda-jıne.

11. Dərxəstına, təzıkərna mərye bjuokrat. je kə nəen rastkərna u kantsejarısta zə aparata.

(Dumajı ruje 3-a)

DAKLATA HƏV. STALIN HƏMÇYVATA FƏRQE 17-A HƏMTYVAQIJEDA

Blegə ruje dyda, səsja

12. Əw mərəvə mətqabil qrare fərqe u Diwana Şewrenə, wan qraqa naqədinən, cəwa dədən gredane u zəvzəka, zə qylıxe ten dərxiştəne, u dəwsa wana peşdaqəşandəna mərəvə ysa, je kə bəkarəbən borçe sər xyə pakl bədən qədandəne u distsiplina fərqe, Diwana Şewre bədən qajimkərne.

13. Təmzəkərna təşkiləte Şewre həbune u kənkərna qainaja wana.

14) Ja dənə təmzəkərna fərqe zə mərəvə nərək nənəkərli.

Əvən məkəne himli, wəkl gərək fərqe danla bona səynla bəda altkərne, bəyənəbuna təşkiləta xəvata mə bəşhine bəyənəda sərkarla sijasətije bə əvl çurəjl qədandəna rja fərqe bəda bexofkərne.

Hun zanən, wəkl mərəkəzkomə fərqa mə wəxtə həsavdarlıjeda bə əvl çurəjl əl xəvata xyə təşkilije qədandije.

Mərəkəzkomə fərqe sərkarla we bə neta Lenin şxytə xyə qədandije, nava xəvata təşkilijeda, ja sər əwə, kəvşəkərna mərəvə lənherandəna qədandəne. Dərheqə kəvşəkərna mərəvə, dərheqə qədandəna borçe wani sər xyə, mən dıxast cənd gyl bəqəta.

Xen zə mərəvə bjurokrat u kantselfarist, je kə naen rastkərne, wəkl bona zə xəvate dərxişn wana dərheq wədərəda ty gyl tyne, cəm

hənə dy çurə tpe xəvatcla, je kə nahelən xəvata mə peşda hərə, nahelən əm peşda hərə.

Tirəkə xəvatcla, əvanən je kə bərə gələkl qylıx kərne, mərəv, je kə sərkar, aqa, mərəvə ysa je kə tera dəvinən, wəkl zakone fərqe u diwana Şewre nəkə ty be bona wana hatənə nəvlsare, bona axmaxanən əw zakən. Əwana əj-ni əw mərəvən, je kə borçe xyə həsav nəkən qraqa fərqe u diwana Şewre bəqədlinən, je kə bə əvl çurəjl himə distsiplina fərqe u diwana Şewre dədən xravkərne Əwana gumanə xyə dədən sər ci? wəkl zakone fərqe u hukymate dədən xravkərne. Gumanə wana həjə, wəkl diwana Şewre nəkə dəgmış wana bəvə, bona qylıxa wana kəvn, əw mərəvə mir wa fəkre dəkən, je kə sara xyə ynda kərne, wana zı tpe dıha əw naen gyhəştəne, kəsək dəwsa wana nəgərə, dıkarən be suç zakone organe. 'sərkar naqədinən. Gərək mərəv van xəvatclara cawa dərbaz bəkə. Gərək be şək mərəvə ysa zə qylıxa sərkar bədən dərxiştəne be we jəke, wəkl wana bərə qylıx kərlijə (deng te-raste).

Gərək wana dərxişn, qylıxa wana nəmz bəkən u dərheqə we jəkəda gazetada bənyətsən (deng-raste). Gərəkə əw mərəvə ysa be ru, berutla wana kən bəkən, ja wan mira u wana bəştən çije

wan.

Əva jəka bona əwə dərəçe je, səva əm kərəbən distsiplina fərqe u diwana Şewre bədən qajimkərne nava xəvata xyəda (deng-raste, dəst lə həv xəştən).

Le nahadərheqə çurə xəvatci-je dənədə əz bezm.

Gəlije mən dərheqə mərəvə zəvzəkədanə, mənə bəgəta dərheqə zəvzəkə lətiv (kənəndən), je lətiv, kə ryh-çanva allje diwana Şewrenə, jekə nəkəryn sərkarije bəkən, nəkəryn şxyləkl təşkil bəkən. Par mən bə həvaləkl warə xəvərda, həvaləkl əzizra, le mərəvəkl zəvzəkə ysara, wəkl qət nae rastkərne, wəkl dıkarə nava zəvzəkəla xyəda şxyll bəxəpəqinə əw xəvərda əv bu.

ƏZ. Şxylə əkən cəndəne cəm wə cawa dıçə.

ƏW. Əkən? həv. Stalin əz mobilizatsi kərme (kən).

ƏZ.—Pakl, paşe, cə wəkl...

ƏW.—Mə rərs bə çurəkl tus danije (kən).

ƏZ.—Pakl, paşe cə? həjə.

ƏW.—Həv. Stalin cəm mə peşdacujin həjə, dısa peşdacujin we həbə (kən).

ƏZ.—Paşe...

ƏW.—Cəm mə peşdacujin we həbə... (kən)

ƏZ.—Pakl, paşe, hale əkən cəm wə cawanə.

ƏW.—Həv. Stalin cəm mə naha ty tışt zə cəndəne dərnae (kənə təmam).

Əvə mərəvə zəvzək. Əwana

hatənə mobilizatsi kərne, rərs tus daninə, cəm wana peşdacujin həblje, le şxyll peşda nəcujə.

Ja rast həmə ysa, cawa paləkl zə Ukrainə dərheqə təşkilətekəda xəvərda, wəxtə rərs danə wl dərhdqa rja we təşkiləte, got, „də cə, re...re, hılbət həjə, le hər xəvat naxyənə“ (kənəndəna təmam). Bər cəvanə, wəkl zəvzəkə we təşkiləte lətiv əl hənə. Le wəxtə zəvzəkə ysa zə qylıxe dədi dərxiştəne. zə xəvata operativ, u dıştin çije dur, əwana şaşmajl dəste xyə dıhəzlinən, wəkl cəma? əm dərxiştəne, cəma cə kə lazymbije mə nəkərlijə. Cəma? mə konferansa dərbəda nəçyvanə, mə nava lozunge fərqe—şewre nəda dərxiştəne.

Cəma mə koma bjuroa sijasətije, ja mərəkəzkomə kəvşəkər, ysa əl nava sədərtilja hyrməlida (kənə təmam), cəma? mə səlam zə Stalinra nəşand, dıha hun zə mə cə dıxəzən, (kən). Gərək mərəv cawa wad mərəvə zəvzəkə dərbaz bəkə, je kə naen rastkərne. Axır, nə wəkl əm wana sər xəvata operativ bəhəln, əwana dıkarən hər şxyll bədən xəpəqəndəne bə gotən u xəvərda xya.

Bər cəvanə, lazymbə wana dərxişn zə xəvata çavdar u bıştin çikl dənə, sər xəvatəkə dənə nə operativ, çije mərəvə zəvzəkə nava xəvata operativda tyne (deng-raste, dəst lə həv xəştən).

(Dumaji həjə)

Gyhdarja dha məzən sər xəvata nəhija Təline

Saja sijasətija fərqa kommunistə Filystanədə, mbləte ysa je ky gələk əal u zəman bri bun zə kulturaje u əmre ronkaje u ru-nəştəndəne, cəwa ky xəvatcije kyrmança, je ky bən dəste aqa bəda u şəxa bun, be xyəndən u be yim bun, zə Şewrbuna Filystane şunda əwana zə bən wan zor u zyima, zə əmre kocərtije dərketən u bə sijasətija mblətija Lenin u bə rast qədandəna qrare fərqa Lenin Filystanədə dərketən sər rja kulturaje u ronkaje. Əwana roza iroin bə forma mblət, le bə neta proletariate cədkən kultura xyə bə sərkarija Mərəkəzkomə Fərqa Komunista (b) Filystane.

U roza iroin bə hər alljawa mbləted rəcuk gələk peşdacujin dəst aninə hən allje həbunədə, hən əl allje kulturaje.

Əgər əm hale wan wəkəhav kən bə hale wani bərl şer, wəx-

te padşe, dənəpa, musavattista, mənşevika u jed majin, əmre bıbın orta bərə u nha clakl məzən. Gynde bərə, beləngaz, nəzan u tarl nha buje gynde kulturi, peşdacujin, bə məktəbava, bə radio, bə poşt, bə lıxanjava bə kolxozava u peşdacujined majinva.

Le cıqas əl peşdacujin hənə, gərək be gotən, ky rəx wan peşdacujin hənə kemasl əl, je ky wədəkl kənda gərək bənə hlaninə.

Əm haldən nəhija Təline.

Nəhijeda 20 gynde kyrmança hənə, zə wana tənə 8 gynd, gynde rıpyştinə. Le gynded majin hələ Əmre nıvkocərtije dərbaz dəkən. Zə wan 20 gynda, tənə 3 gyndada kolxor həjə. Xen zə we bona cəndəna bhare alije nəhikome 545 hektar plan hatija, dajine, le təvdərəka cəndəna bhare bə çarəkeva nav xyə-xyə cujine je. Gə-

lək gyndada he dəst pe nəkərne cəkəryn u hazır kərna haçəte gynditije bona cəndəna bhare 1934-e sale. Le bona hılandəna wan kemasja şewre gynda u xəvatcije nəhije dəst bə xəvate nəkərne, ysa cawa ky lazymbə. Əjan bun gynd u kolxozvaned ysa, je ky plane wan cəndəne qast xyəl-ja wan ninbu, bə zədəti hatıbu bərdajine. Bəsa xəbərə gynde Kələşbəge, xyəlja we bona cəndəna bhare 27 hektarə, te dərə-ça xyəlje ja nəhije plan dajə wan 90 hektar. Xyəlja cəndəna bhare kolxoza Həko 15 hektarə, le plan danə 25 hektar.

Təmzə kərna toxym kem peşda cujə, ysa əl dərəçe xrabdanən nırkəşe gyndije təkmələ, xyəlki-rəna wan, u dəbr dajin nəhatije təşkil kərne ysa, cəwa ky lazymbə, məsələ gynde Həko, Gəltə, Tılyk, Kələşbəge.

Vı allida zəf xrabə hale kolxoza, gynde Kələşbəge, u Həko cətn əw kərəbən cəndəna bhare bə

100 sələfi bəqədlinən. Bona we jəke əl lazymbə organe nəhije nħava gydarja xyə bədən sər kolxoza gynde Kələşbəge u Həko, cəwa kolxoze təzə təşkil buj!

Sər qrare fərqe gərək topkərna toxym zə sala par zəftərlı bılı u wədəda bhata top kərne, le haş isbat kərne wəkl toxym kem hatije bərəvkrəne u plane toxym wəxtədə nəqədandəne.

Dərəq bəla kərna xyəljedə kemasl həjə nav gynde Tılyk u Qərəquledə, Gəltə u Fırmələkədə, ja ky dıkarə zıgar bəda cəndəna bhare, əgər organed zərn wədəda wan kemasja nədən hılaninə.

Kemasijed han peşda hatənə zə gyhnədəjina xəvatcije nəhije u zə təşkil nəkərna xəvata massaji dı hər gyndada. Ysa aktiv u fər-qəcije gynda gıh nədanə hılanina

(Dumaji ruje 4-a)

Dəhsalja klube zəna tərka

Təmam bu dəhsalja kluba zəne tərka ja Rəwane. Nava dəh salada klube pər şəxyl peşda bri-je bona hal hyəş kərgəna zəne xə- batkar. Əwe şəreki qəwin brije peşja carşəve, kytane, nəxyənditije.

Bə saja we iro zəne xəvatkar dēha neziki xəvata mə bunə u dēha tərka carşəv, nəxyənditije danə.

Rəza dəhsalja klube həmu zəne runəşti mlina dəngəki dgōtyn: Bəra ynda bəbə ədətə kəvn: car-şəv, nəxyənditi, bəra xyəş bə fər-qa kommunista, azatdare zəne xə- batkar.

Wəxtə ky zəne kyrmançe xə- batkar əl dēha u dēha zə ədətə kəvn ben brine u dəst bə dəst bəxəvyn dē dəreça sekərgna sot- slalizmə.

M. MƏMƏD.

Çvata zəna Sabuncijeda

Məha səvateda, dē gynde Sa- buncijeda (nəhja Təline) bu çv- vata zəne gynd.



Şagərtə məktəba Çamuşvane (nəh. Aqbarane)

kemasja u şəxyl hiştəne nav xyə- mança kemyn.

Kemasl hənə nav xəvata kə- perastaje əl. Xəvatcije koperativa Kələşbəge parçe metra we bə qit- mətə 1 m. 70 k. frotijə 1 m. 75 k. kap'; koperative gynde Həko he pəre gyndija je hərije nədajə wana. Nəfta koperative dəmlinə stansi- jeda le gyndi nəcar dəbən zə cərcija nəfte u xyə dəkəryn bə qit- mətə bənd. Lazym kemasljed han wədəki kənda bənə hlanine.

Alje xəvata fərqə gərək əm be- zəp, wəki peşdacujin gələkyn, le əw he bas nilyn bona qədandə- na xəvate bə gymryhl.

Kadre fərqəcija kemyn, kadre gynda nəhatəne hazyr kəne u tə- zə hazyr kəne.

Nəhja Təlineda xəvatcije kyr-

40 zən hatəbun çvate, zəne xəvatkara kyrmança u fəla bə həvra bun.

Çvate bhlist daklata həvale Le- von dərheq qərare həmçəvata fər- qe 17-ada gredajl təvdarek dity- na candəna bharera u hlanina nəxyənditijera.

Çvateda, zə daklata həv Le- von şunda, gələ zəna əl xəbər dan, zə wana jək Gyhara Şəmo. Sone u je majln.

Həmuja əl nava gotyn u qrare xyəda hazyrja xyə dgōtyn dē də- rəça zənbuna wan həmu gəlja, cə ky həmçəvata 17-ada hatijə go- tyn dəreça təvdarek dityna can- dəna bhareda u dē dəreça hlani- na nəxyənditja xyəda.

Zəne Sabuncije xəvatkar bə şə- xyle xyəva zə xəvata mēra şunda nəmənə. Nətkbuna 8 adarera əw dēha hazyr u təvdarek dilyn ky şər kən peşja ədətə kəvn, peşja zən frotane, zən kytane, nəxyənditije u gilje majln.

ŞƏRO

Bela kərgna „Rja Təzə“ lə nəhija Təline

Gynde Sabunci, bə koməkdarja həv. həv. Aro u Ataş 48 mərva xyə nəvisin pajdare gazete.

Gynde Həko, bə koməkdarja sədre kolxoze həv. Əfəndi Slemə- nov sərkare Klube həvale Aqə- dərsdare məktəbe həvale Nərinbeg u Bəkr 47 həzmar „Rja Təzə“ hatyn bəla kərgne.



Zəna xəvatkar

Kolxoza Sabuncije təvda- rək dityna candəna bəha- re dēbine

Lə nəhija Təline kolxoza gyn- de! Sabuncije həta nha dajə tə- mizkərgne 44 tsentner gənym, 40 tsent. çəh, 10 çot gaje wan tam hazyrən, çotə wan əl 10 həb dē sryja xyəda lap hazyr u tən- dərystyn. Şəş kotane wan hənə, car manger, 10 gisn 11 nır u əw həmu cawa ky hatijə gotynə lap hazyrən, kolxozvan hivja çot dər- kəynənə.

mənjeva əl gələk gynd havine ava gola vədxyun, ten zə we dəwsa we ky bə xəbata xyə rençbərjə- va mızul bən, əwana gələk wəxt ynda dəkyn dəbən gynde dur ave blynə, səba we əl wəxtə cə- nline u bedərə gələk zərg dēg- hize gyndija u xəvata rençbərjite, ysa əl çənsəcija gyndija.

Kemasljed hana bə sərkartja fərqə u bə xəvata nəhilçrakoma nəhjeva gərək wədəki kənda be- nə hlanine, wəki gyndi bə hər əljəva bənə gredane bə xəvata candəne u kulturaje: Vı alida xə- vatəke çəvdar dəkəvə sər aktive xəvatcije gynde kyrmança əl, əwa na gərək massa mobilizəcija kən u bə sərkartja fərqə u nəhije ke- masljed han bəbən hlanine.

Çəşmə Çəlli

Gynde Təbək, bə koməkdarja həv. həv. Kambye Qaso u Rəşite Polat 30 həzmar „Rja Təzə“ ha- tyn bəla kərgne.

Gynde Zyrgə, zə saja xəvata həv. həv. Nəboje İsmail, Əsoje Xydo n Taşo 36 həzmar „Rja Təzə“ hatyn bəlakərgne.

Le lə gynde Kələşbəgeda, tənə 10 həzmar „Rja Təzə“ hatyn bəlakərgne, əw əl bə koməkdarja həv. Baso.

Gərək be gotynə, ky dərsdare gynd u ysa əl təşkilətə majln (je Kələşbəge) gyhdarije lə bəla kə- rğna „Rja Təzə“ nakyn.

Lazym təşkilət u ysa əl dər- dare gynde Kələşbəge wəxtəki kənda Kemasija hanə bəbən hlydəne u „Rja Təzə“ bəbən bə- lakərgne.

Ə. ŞƏRO

Təkmale Sabunci

Təkmale Sabuncije əl zə tə- darekdityna candəna bəhare şun- da nəmənə. Wana dajə təməz- kərgne 45 ts. gənym, 35 ts. çəh, bona candəne hər dəm u dəzge wana tənə hazyr kərgn (çot, kə- tan, manger, tapən). İsal we 208 hektar ərd brəşləp.

Gyndije şundakəti cəv bəbən kolxozvan u təkmale. Sabuncije dē dəreça təvdarekdityna candəna bəhareda.

ŞƏ.

Kolxoza Həko şunda dē- mine

Nəhija Təline gynde Həko sala İsalin kolxoz saz bu. Əw kolxoz bə həbun u qəwata xyəva həla əwqa peşda nəcuje.

Zə kolxəzvana şəş mal bə cə- ləkyn.

İsal əwana gərəke bə plan səd put çəh u 80 put gənym brəş- ləp, le həta rosa troln tənə 50 put çəh hatijə təməz kərgn u ha- zyr kərgn. Həçotə kolxoze əl je candəne həla bə təmamli nəhatə- nə sekərgyn u hazyrkərgne.

Lazym u fərzə, ky wəxtəki kə- nda kolxozvane Həko qəwəte xyə dycar bəbən ky zə candəna bə- hare şunda nəmilyn, ky becelek nəmilyn.

Ə.

Gəlto bona candəna bəha- re təvdarek dəkə

Nəhija Təline, gynde Gəlto bə sərkartja fərqə u şəwra gynd həta nəha 755 put toxm danə təməz kərgne. Xən zə we həmu dəm dəzge həçotə candəne tənə hazyr kərgne. Gyndije Gəlto hivja ərd rəşbunənə.

İSYAL

Redaktore Çəvdar Çərdəje Çəncə